

Na osnovu člana 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, "Službeni list CG", broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18) Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 17.08.2020.godine, donijela je

O D L U K U

o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30. avgusta 2020. godine

Član 1

Glasački listići za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore su istog oblika i sadržine utvrđene članom 73 i 73a Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Glasački listići na službenom jeziku štampaju se na formatu B-5 a na dvojezičnom pismu na formatu A-4.

Glasački listići su žute boje (SCC 1 – osnovna boja) u skladu sa Pravilima o jedinstvenim standardima za izborni materijal i štampaju se na 120-gramskom papiru.

Glasački listići ovjeravaju se pečatom Državne izborne komisije, nanošenjem pečata mašinskim putem u procesu štampanja glasačkih listića, iznad napomene o načinu glasanja.

Član 2

Glasački listići štampaju se u broju koji odgovara broju birača u Crnoj Gori, utvrđenom u skladu sa Zakonom o biračkom spisku.

Istovremeno će se štampati 3% rezervnih glasačkih listića od ukupnog broja birača iz stava 1 ovog člana.

Rezervni broj glasačkih listića čuva Državna izborna komisija i po potrebi na zahtjev pojedine opštinske izborne komisije, u slučaju ponavljanja izbora na pojedinim biračkim mjestima ili oštećenja glasačkog listića, zapisnički predaje ovlašćenim licima te komisije.

Član 3

Glasački listići će se štampati u Štampariji Merkator International DOO Bijelo Polje (u daljem tekstu Štamparija Merkator), a proces štampanja će se odvijati u prisustvu:

- članova Državne izborne komisije u stalnom sastavu i
- po jednog opunomoćenog predstavnika podnosioca izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore iz sastava Državne izborne komisije koji nemaju člana u stalnom sastavu Državne izborne komisije.

Proces štampanja iz stava 1 ovog člana može pratiti i po jedan predstavnik domaćih nevladinih organizacija registrovanih za praćenje ostvarivanja političkih sloboda i prava, kao i predstavnici Evropske Unije, drugih međunarodnih organizacija, međunarodnih nevladinih organizacija i ovlašćeni predstavnici stranih država, kojima je Državna izborna komisija izdala službeno ovlašćenje za posmatranje izbora.

Član 4

Licima koja prisustvuju procesu štampanja Državna izborna komisija će izdati posebna ovlašćenja.

Za radnike Štamparije Merkator koje odredi nadležni organ Merkatora a koji će neposredno obavljati proces štampanja glasačkih listića Državna izborna komisija će izdati posebno ovlašćenje za ovaj proces.

Član 5

Nabavku posebno zaštićenog 120-gramskog papira sa vodenim žigom za štampanje glasačkih listića, izvršiće Štamparija Merkator koja je dužna da obezbijedi potrebnu količinu papira za štampanje glasačkih listića, u broju koji će se odrediti posebnom odlukom Državne izborne komisije.

Raspakivanje nabavljene količine papira i njegova predaja u proces štampanja izvršiće se u prisustvu članova Državne izborne komisije iz člana 3 ove odluke.

Član 6

Državna izborna komisija, saglasno redosljedu na zbirnoj izbornoj listi, priprema jedan glasački listić koji ovjerava pečatom. Na osnovu toga, Štamparija Merkator izrađuje na kompjuteru tekst glasačkog listića čiju originalnost utvrđuje i konstatuje Državna izborna komisija i ovjerava ga pečatom, poslije čega se uništavaju disketa i tekst na kompjuteru.

Tako pripremljen glasački listić prenosi se na paus papir, a sa paus papira na polimer ploču (matricu).

Po izradi polimer ploče, paus papir sa tekstom glasačkog listića se odmah komisijski uništava.

Tekst glasačkog listića, otisnut na polimer ploči (matrici), upoređuje se sa originalom, konstatuje ispravnost polimer ploče, a zatim se pristupa procesu štampanja.

Član 7

Polimer ploča (matrica) za štampanje glasačkih listića izradiće se u prisustvu stalnog sastava Državne izborne komisije, koji će matricu neposredno predati radnicima zaduženim za proces štampanja.

Član 8

Proces štampanja otpočeće po nalogu predsjednika Državne izborne komisije, a u prisustvu lica iz člana 3 ove odluke.

Član 9

Nakon završenog procesa štampanja, mašinskog brojanja glasačkih listića i uništavanja matrice i preostalog dijela nabavljenog papira, sačinjava se zapisnik koji potpisuju prisutni članovi Državne izborne komisije i predstavnici Štamparije Merkator.

Član 10

Brojanje glasačkih listića, odvajanje broja glasačkih listića po opštinama i njihovo pakovanje obaviće Služba Državne izborne komisije zajedno sa članovima Državne izborne komisije iz člana 3 ove odluke, uz pomoć radnika Štamparije Merkator u prostorijama Štamparije.

Član 11

Predaju glasačkih listića predstavnicima opštinskih izbornih komisija iz stalnog sastava, obavije stalni sastav Državne izborne komisije u prostorijama Štamparije Merkator o čemu se sačinjava zapisnik.

Član 12

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj, 476
Podgorica, 17.08.2020. godine

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

PREDSJEDNIK
Aleksa Ivanović s.r.